



Broj: JN-OP-664-19/2024

Datum: 07-11-2024

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 04.11.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-664-16/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-664-12/2024 u postupku javne nabavke Ugradnja uređaja relejne zaštite - Nabavka uređaja za kontrolu kvaliteta električne energije i supervizije nad montažom, dostavljen od strane privrednog subjekta „Siemens“ d.o.o. Beograd, u kome se traže pojašnjenja.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

Pitanje 1: Za dokazivanje tehničke i profesionalne sposobnosti, da li je prihvatljivo iskustvo u isporuci i ugradnji mikroprocesorskih uređaja, imajući u vidu da su i uređaji za kvalitet mikroprocesorski uređaji koji se ugrađuju i povezuju na isti način kao i uređaji za kvalitet električne energije?

Odgovor 1: **Vezano za tačku 15.1 tenderske dokumentacije kojom se daje opis pojma „karakter i kompleksnost slični“, za Ugovorni organ je prihvatljivo i uspješno izvršenje ugovora koji za predmet imaju isporuku i ugradnju ili isporuku i superviziju nad ugradnjom, mikroprocesorskih uređaja koji se koriste za zaštitu i upravljanje u trafostanicama naponskog nivoa 110kV i više.**

Pitanje 2: Uočili smo neke stavke u nacrtu ugovora za koje bismo zamolili da razmotrite izmene. U nastavku je lista stavki za koje predlažemo izmene, pa Vas molimo za informaciju da li su navedene izmene moguće:

Član 3: stav 1: razdvojiti robu i usluge obzirom da su predmet različitog poreskog tretmana;

Odgovor 2: **Robe i usluge su detaljno razdvojene u Obrascu za cijenu ponude, a član 3. definiše vrijednost cijelog ugovora.**

Pitanje 3: stav 2: modalitet plaćanja za DPP paritet u skladu sa ranije dobijenim odgovorom;

Odgovor 3: **Prethodno dato pojašnjenje u slučaju da ugovor bude dodjeljen inostranom ponuđaču ostaje na snazi i odnosi se realizaciju istog. Paritet ponude i način nuđenja mora biti na DDP i to se neće mijenjati.**

Pitanje 4: Član 4: (1) rokovi plaćanja definisati kako sledi:

- za isporučenu robu - bezgotovinski u roku od 30 dana uz prijem ispravne dokumentacije za plaćanje koja podrazumeva poreske fakture Izvršioca i obostrano potpisane zapisnike o kvantitativno i kvalitativnim prijemom robe i jasno definisanim datumom isporuke;
- za izvršene usluge projektovanja, bezgotovinski u roku od 30 dana uz prijem ispravne dokumentacije za plaćanje koja podrazumeva poreske fakture Izvršioca i obostrano potpisane zapisnike o izvršenim uslugama i dostave bankarske garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku;
- za izvršene usluga nadzora nad montažom, bezgotovinski u roku od 30 dana uz prijem ispravne dokumentacije za plaćanje koja podrazumeva poreske fakture Izvršioca i obostrano potpisane zapisnike o izvršenim uslugama i dostave bankarske garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku;

Odgovor 4: Nismo saglasni sa ovakvim načinom plaćanja te iste nećemo mijenjati.

Pitanje 5: (3) obrisati puštanje u rad u svim organizacionim dijelovima Naručioca;

Odgovor 5: Ukoliko se misli na dio teksta člana 4. Stav (1) "izvršenih usluga supervizije nad ugradnjom i puštanja u rad u svim organizacionim dijelovima Naručioca", nismo saglasni sa predloženim izmjenama i nećemo mijenjati TD.

Pitanje 6: Član 6: Kako na tenderu nastupamo kao konzorcijum, te da će plaćanje ka članovima konzorcijuma biti izvršena od strane nas, molba za izmenu dela koji se odnosi na "Izjavu da je Dobavljač kao primatelj prihoda, istovremeno krajnji korisnik istog."

Odgovor 6: Predmetna Izjava je propisna i određena Pravilnikom o uslovima i načinu i oporezivanja porezom po odbitku ("Službeni glasnik RS" br. 115/2017) u skladu sa Zakonom o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, br. 15/16 i 15/20 i „Službeni glasnik RS“ br. 94/15, 1/17, 58/19 i 48/24), te Ugovorni organ nije nadležan za izmjene iste.

Pitanje 7: Član 7: (1) rok za dostavu bankarskih garancija 30 dana od dana potpisivanja ugovora /zapisnika o izvršenoj usluzi;

Odgovor 7: Nismo saglasni sa ovim rokom dostave te iste nećemo mijenjati.

Pitanje 8: (2) garanciju za uredno izvršenje ugovora sa rokom vaznosti, rok izvršenja ugovornih obaveza plus 30 dana.

Odgovor 8: Tenderskom dokumentacijom traženo je "plus 60 (šezdeset) dana" i ostajemo pri tom zahtjevu.

Pitanje 9: (4) molba za pojašnjenje dela oko pokrivanja nastale štete;

Odgovor 9: Radi se o standardnim odredbama komercijalnog ugovora i Ugovorni organ ostaje pri stavu koji je dat u Nacrtu ugovora. Ako iznos garancije

za uredno izvršenje ugovora i garancije za obezbjeđenje u garantnom periodu nije dovoljan da pokrije nastalu štetu Naručiocu, Dobavljač je dužan platiti i razliku do punog iznosa pretrpljene štete. Postojanje i iznos štete Naručilac mora da dokaže.

Pitanje 10: Član 11: (10) u skladu sa ranije dobijenim pojašnjenjem za DPP paritet;

Odgovor 10: Prethodno dato pojašnjenje u slučaju da ugovor bude dodjeljen inostanom ponuđaču ostaje na snazi i odnosi se realizaciju istog. Paritet ponude i način nuđenja mora biti na DDP i to se neće mijenjati.

Pitanje 11: (15) - S obzirom da Dobavljač ne vrši ugradnju, te da je supervizija nad montažom sporedna delatnost, molim Vas da ovu tačku izbacite;

Odgovor 11: Ugovorni organ ostaje pri stavu da je Dobavljač obavezan da imenuje jednog ili više rukovodioca radova za superviziju nad montažom i funkcionalnom ispitivanju, bez obzira na udio supervizije na montažom u Ugovoru koji je predmet postupka nabavke.

Pitanje 12: (17) - Isto kao (15)- izbaciti ovaj član;

Odgovor 12: Ugovorni organ ostaje pri stavu da je Dobavljač obavezan da na objektu preduzima sve mjere radi obezbjeđenja sigurnosti objekta i radnika koji izvode radove.

Pitanje 13: (18) - S obzirom da je predmet projekta ugradnja uređaja u postojeće polje orman/stalak, projekat može biti sastavni deo postojećeg projekta, te štampanje i korićenje projekta ne može biti zahtevano. Takodje, u dwg formatu mogu biti isporučene samo tehničke podloge uređaja sa oznakama novih veza;

Odgovor 13: Zahtjeva se štampanje i korićenje samo dijela projekta koji se odnose na ugradnju predmetnih uređaja, koji je prema predmetu ugovora u obavezama Dobavljača. Prihvatljivo je dostavljanje samo tehničkih podloga u dwg formatu.

Pitanje 14: (19) - Molim Vas da ovaj član korigujete tako da obuka osoblja naručioca može biti izvršena prilikom parametrizacije uređaja/sistema. S obzirom da su software-i na engleskom jeziku, molim Vas da ovaj član korigujete tako da budu prihvaćena uputstva na engleskom jeziku, a da se na službenom jeziku BIH dostavi kratko korisničko uputstvo.

Odgovor 14: Obuka za korištenje i podešavanje urađaja može biti održana prilikom supervizije nad ugradnjom. Takođe, prihvatljiva su uputstva na engleskom jeziku, a na nekom od službenih jezika u BIH da se dostavi kratko korisničko uputstvo.

Pitanje 15: Član 12: garantni rok za opremu teče od isporuke opreme (izmeniti/razdvojiti deo koji se odnosi na usluge).

Odgovor 15: Ugovorni organ ostaje pri stavu koji je dat u Nacrtu ugovora.

Pitanje 16: PRILOZI: Modeli bankarskih garancija: da li postoji mogućnost da garancije budu dostavljene swiftom? Izmeniti valutu garancije u EUR (brisati KM), izmeniti opciju dostave zahteva za plaćanje telegrafom /telefaksom u opciju

dostave zahteva swiftom/u originalu preko poslovne banke izdavaoca odnosno jedinice u BiH;

Odgovor 16: Model bankarske garancije je određen Pravilnikom o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora ("Službeni glasnik BiH" broj 90/14) te Ugovorni organ nije nadležan za predmetne izmjene. Takođe, KM je zvanična valuta u BiH, a prihvatljivo je da se na garanciji iskaže i vrijednost u EUR.

Pitanje 17: Pored navedenog, molimo Vas da razmotrite sledeće izmene u Nacrtu ugovora:

- Ograničenje odgovornosti za štetu za običnu nepažnju do vrednosti ugovora u svim slučajevima naknade štete (odgovornost za grubu nepažnju i nameru ostaje neograničena) i isključenje odgovornosti za indirektnu štetu;
- Ugovorna kazna bi trebalo da bude jedini zahtev koji Naručilac može da iskaže u slučaju kašnjenja (bez prava na naknadu štete koja prevazilazi iznos ugovorne kazne i uz pravo na raskid u trenutku kada iznos ugovorne kazne dostigne maksimum, kao što je već navedeno u modelu ugovora);
- Unošenje odredbe da u slučaju da Naručilac formalno odbije prijem robe iz ma kog razloga, a otpočne sa komercijalnom upotrebom robe, smatraće se da je prijem robe izvršen momentom otpočinjanja upotrebe;
- Ograničenje garantnog roka za popravljane/zamenjene delove koji teče iznova, kako ne bi postojala „evergreen“ garancija, npr. 12 meseci od isteka inicijalnog garantnog roka;
- Izostavljanje odredbe iz člana 4. stav 5, po kojoj će se naplata ugovorne kazne izvršiti umanjnjem računa Izvršioca za izvršene usluge.


Odgovor 17: Ugovorni organ u vezi traženih izmjena ostaje pri stavu koji je dat u Nacrtu ugovora.

Pitanje 18: Molimo Vas da razmotrite produženje roka za predaju ponude za najmanje 7 dana, imajući u vidu kompleksnost dokumentacije koju je potrebno pripremiti.

Odgovor 18: Ugovorni organ produžiće rok za dostavu ponuda. O novom roku, svi ponuđači biće obaviješteni kroz izmjenu obaviještenja o nabavci.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-664/2024


Borislav Dragaš, dipl.el.ing.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
NLB Banka 1320102011989379